

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SESOTHO PUO YA LAPENG
BOEMO BO PHAHAMENG
(Pampiri Ya Bobedi)**

**Possible Answers
Feb / Mar 2006**

**KAROLO YA A
DITHOTHOKISO**

POTSO 1

Kgapha tsa ka – K.P.D.Maphalla

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1 | Boitseko | (2) |
| 1.2 | Ho botsa potso eo ho sa lebellwang karabo ho yona. Lefu le buiswa jwaloka ha eka le tla araba. | (2) |
| 1.3 | Meleng 8, 11, 12, 14, 21 le 22. Se tlang pele se be maamong a se se hlahlamang | (2) |
| 1.4 | Mothofatso, ho bontsha tsela eo lefu le hlokang kgotso ka yona. | (2) |
| 1.5 | O bolela hore lefu ha le kgethe motho, ke ngwetsi ya malapa ohle. | (2) |
| | | [10] |

POTSO 2

Tlhaka ya Basotho – P.T.P.K. Maboea

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1 | 2.1.1 (a) Se bolela tsela eo se ratang moratuwa wa sona ka yona | (2) |
| | (b) Phetelletso | (1) |
| | 2.1.2 Seroki se hlalosa hore ha se rate ho lebala tsohle tse ntle tseo ba ileng ba di etsa le ho di bona mehleng e fetileng. Se bolela tsela eo ho neng ho le monate ka yona. | (5) |
| | 2.1.3 Ke motho o ngolla moratuwa wa hae lengolo leo ka lona a mmolellang hore o a mo rata, le ho mo hlolohellwa. O bua ka dibaka tsohle tse mo hopotsang yena. O lokodisa tsela eo a ileng a hapeha maikutlo ka yona ha a qala ho kopana le Duduzile. O bua ka ho tsekela le ho nyorelwa e le dikapuo tse bontshang botebo ba lerato le tlholohelo ya hae ho moratuwa. | (6) |
| | 2.1.4 Dithope / barwetsana | (1) |
| | | [15] |

2.2

- 2.2.1 Neheletsano – Seratswana sa pele kaofela – ho bontsha hore moelelo o tswelapele ho tloha moleng wa pele ho isa ho wa ho qetela. (3)
- 2.2.2 Raeme – meleng 7 le 8, 13 le 14, 15 le 16, 17 le 18 le 19 le 20. (3)
- 2.2.3 Lebotsi – meleng 3, 6 le 22 – ke sethothokisi se ipotsa dipotso se be se ikarabe. Se botsa potso se sa lebellang karabo. (3)
- 2.2.4 Mothofatso – moleng 25 – Daggakraaal e fuwa boemo ba motho hobane batho bao ho buuwang ka bona seratswaneng seo ke matswalla a Daggakraal mme hore ba rutehe, ba kene sekolo hona moo. (3)
- 2.2.5 Phetapheto ya mantswe – moleng 5 le 6, 7, le 8, 18 le 20 – ho toboketsa kapa ho hatella seo ho buuwang ka sona. (3)
- [15]**
- 2.3
- 2.3.1 Boqapi ba mmino. (1)
- 2.3.2 Matasatasa. (1)
- 2.3.3 Ho bolelwa hore ke mohale mosebetsing oo a o etsang hobane ha ho motho ya lekannwang le yena ka mosebetsi le hore o bohlokwa ha kae setjhabeng. (3)
- 2.3.4 Leetsisamodumo. (1)
- 2.3.5 Mola o tswella ho wa bobedi. Mohopolo o qalwang moleng wa pele o tswela pele moleng wa bobedi. (2)
- 2.3.6 Hlodisa. (1)
- 2.3.7 Moleng 29 – 30 ya mantswe
Moleng 32 – 33 ya moelelo (4)
- 2.3.8 Ke ho bontsha motlotlo oo sethothokisi se nang le ona mabapi le ho ba e mong wa setjhaba sa Basotho hobane Mohapeloa ke e mong wa bona mme seabo sa hae setjhabeng sabo ke se tsotegang. (2)
- [15]**
- 2.4
- 2.4.1 (a) Lebotsi – meleng 2 le 6 (2)
(b) Kgefutsohare – meleng 2 le 12 (2)
(c) Kganyetsano – meleng 10 le 11 (2)
(a) Mothofatso moleng 14 (1)
- 2.4.2 Makgakgarapa le Ramahwasha. (2)
- 2.4.3 Butle/Kgaotsa – ho elellwisa lempetje hore o se a bone mano kapa maqiti a lona. (2)

- 2.4.4 Meleng 10 – 11 > ya mantswwe (4)
Meleng 3 – 4 > ya mantswwe [15]

MATSHWAO A KAROLO YA A: [40]**KAROLO YA B****TSHWANTSHISO****Leru le lefubedu – R.W.D. Mohapi****POTSO 3**

- 3.1
- 3.1.1 Kgotla, Thaba Bosiu. (1)
- 3.1.2 E ne e le mothusi/moeletsi wa hae. (1)
- 3.1.3 Ke ho se be teng ha Morena Moshweshwe. (2)
- 3.1.4 (a) O ile a laela hore Sir George a leshwe ditlhapiso tseo a neng a ba behetse tsona. (2)
(b) O hana hore ho hlaselwe maburu hobane a re ntwaha e ahe setjhaba feela puisano ke yona e ka thusang ho fedisa kgohlano eo. (2)
(c) O laela Casalis ho ngola lengolo le kopelang Lesotho tshireletso ho Borithane. (2)
- 3.1.5 Ke tsela eo Moshweshwe a ikatameditseng ho baruti ka yona mme ebile badimo ba kgenne. Kgohlano pakeng tsa mophetwa le tikoloho. (3)
- 3.1.6 Ke Masopha. (1)
- 3.1.7 Casalis. Hobane o hlahella dintweng tse teng kaofela, eka o tlisa kgotso kapa ke mokenadipakeng. (3)
- 3.1.8 O ne a batla hore ha a ka kolobetsa Moshweshwe, Basotho le bona ba tla latela morena wa bona. (2)
- 3.1.9 Bara ba Moshweshwe ba ne ba batla ho hlasela Maburu empa yena a hana, a batla tharollo e sa tlo tlisa tshollo ya madi. (2)
- 3.1.10 Ke Maburu. Ba fihlile ka ho nkela Basotho naha. (2)
- 3.1.11 (a) O ne a bona hore setjhaba sa hae le naha di a nyamela/fela. (2)
(b) Ba ne ba hloka matla a ho lwantshana le Maburu. (2)
- 3.1.12 (a) Morenana le banna ba tlleng kopanong ba qetelletse ba dumellane ka hore Moshweshwe a tloswe boreneng. (2)
(b) Tjhee. Hobane sena e ne e le morero wa Poshudi le marenana. (1)

[30]**KAPA**

3.2

- 3.2.1 Qwaketsano pakeng tsa batho, ho sa dumellane ha maikutlo le ho hloka botsitso pakeng tsa mophetwa le tikeloho eo a leng ho yona. (2)
- 3.2.2 (a) Ya kantle – tsela eo Maburu a fihlileng ka dikgoka ka yona Lesotho e entse hore ho be le ho se utlwane. Bara ba Moshweshwe ba ile ba bontsha ho se thabele maemo ana a ditaba. Tsela eo Basotho ba ileng ba lwana ka yona ho tshireletsa naha ya bona e totisitse kgohlano e teng. Bara ba Moshweshwe ba kwenehela morena hobane ba sa rate tsela eo a sebetsang ditaba tsa moedi ka yona.
- (b) Ya maikutlo – Morena Moshweshwe o ngongoreha haholo ha a bona e le mona setjhaba sa hae se fela le naha e ntse e ya e honyela. O leka ka matla ho fumana tharollo e tla tlisa botsitso ka hare ho naha mme a qeta le maikutlo a hae hore o tla ngola lengolo le kopang tshireletso ho Borithane. (10)
- 3.2.3 Ya kantle - Ntwa e teng pakeng tsa Basotho le Maburu
 - Kgohlano e teng pakeng tsa morena Moshweshwe le Marenana
 - Lefehlo le jalwang ke Makwanyane
 - Ho lelekwa ha Mmantsopa le Katse
 - Ditshoso tsa Sir George e bang Basotho ba hloleha ho lefa ditlhapiso tseo a ba balletseng tsona. (10)
- 3.2.4 Ke moedi (2)
- 3.2.5 (a) Lengolo la Sir George (2)
 (c) Ho fokotseha ha naha (2)
 (d) Ho hlolwa ha Maburu ke Moletsane (2)

[30]

KAROLO YA C

PALE**Mehaladitwe ha e eketheha – T. Mafata**

4.1

- 4.1.1 Ke ho tjheha leraba leo ka lona e leng hore Kgama a kgone ho bua le Dibakiso. (2)
- 4.1.2 Ho etsa eka pokola ya bona e lahlehile. Tjhee ha e a atleha hobane Dibakiso o ile a bitswa ke mmae pele Kgama a bua seo a tllileng ka sona. (3)
- 4.1.3 Dibakiso. (1)
- 4.1.4 O ne a habile ho fihla sebakeng seo pele ho Dibakiso. (2)
- 4.1.5 Mothofatso. (1)
- 4.1.6 La ho etsa hore Kgama a tsebe ho fereha Dibakiso. (2)

- 4.1.7 Ya pono. Hore mmadi a kgone ho ipopela setshwantsho sa sebaka seo Kgama le Dibakiso ba leng ho sona. (3)
- 4.1.8 Tjhee, hobane o teana le Sentebaleng mme eo a mo kgelosa, qetellong Kgama ha a sa rata Dibakiso o mo fella pelo. (5)
- 4.1.9 O ile a balehela dikgohlong a sa batle ho ya sekolong. (2)
- 4.1.10 Tjhee, hobane ha ho a lebellwa hore bana ba ba kalo ka Kgama le Dibakiso ba ratane. (3)
- 4.1.11 Eo ke motswalle wa kgaitsemi ya Kgama, Dipuo. (2)
- 4.1.12 (a) E se e le mantsiboya (1)
 (b) A sa ema nqa e le nngwe (1)
 (c) Ho e hlotha (1)
 (d) Ho utlwa bohloko haholo (1)

[30]

KAPA

4.2

- 4.2.1 (a) Mafikeng – Ka ha Mohlakeng e ne le sebaka seo batho ba sona ba phelang ho latela ditlwaello le mekgwa ya Basotho. Mafikeng o ne a sa fapana ho hang le bona. O ne a tsitlallela ho phethisa tsohle tseo a tlamehang ho di etsa jwaloka monna wa Mosotho. O ne a sa batle hore bana ba ye sekolong hobane a bona hore ba tla fetoha semelo ha ba se ba rutehile. Le ho hloleheng ha hae tabeng ya sekolo, o hanne ha Dipuo a kena sekolo hobane a dumela hore ngwanana wa Mosotho o ithuta tsa mosebetsi wa lelapa hae. (4)
- (b) Kgama – Ke ngwana ya hodiitsweng setho empa ka baka la ho kena sekolo o fetoha ha a kopana le Sentebaleng. Sena se tilisa mantswe a Mafikeng “hore sekolo sena se nyotobetsa botho ba bana ba se kenang” Nakong eo a seng a le sekolong, o se a hana ho disa mme o lwanela ho fuwa mahe, e leng ntho e sa tlwaelehang Mohlakeng. (4)
- (c) Theko – Ke ngwana wa Mosotho hantle hobane o kene sekolo hantle ho fihlela a kula mme le pheko ya hae e entswe setho hantle hobane Hlahlalebajwa o ile a laela hore ha e le moo hlooho ya hae e sa phekohe ka methokgo, ho tlameha hore a ilo phekolwa mophatong. (4)
- (d) Paulose – Ke ngwana wa hona Mohlakeng mona feela hobane jwale yena a rutehile, o lahlile tsohle tseo a hotseng a di etsa, ka ha a bolela hore ke dintho tsa batho ba hlokang tlhalefo. O fetotse le lebitso la hae la tswalo Phakwe ho bontsha hore o hlile a sa rate ho inyalanya le eng kapa eng ya kgale. O bolela bana hore ba se dumele ho dingaka. (4)

(e) Mmampholane – Ke mosadi wa Mosotho ya leqhoko, ya sa utlwaneng le kgotso. Ke motho ya sa rateng lelapa la ha Mofifi mme ka baka leo o emmeletse ho ba qholotsa nako efe le efe. Ha kgomo e diha sebota sa hae sa disu, o halefa ho tshosang. O lwanela hore hobaneng ha Kgama a otlile Madiboho empa ho se kamano pakeng tsa hae le eo Madiboho. O romela Theko dintho tse tshosang tsa baloi empa qetellong le yena o qetella a qhwadile. (4)

(f) Sentebaleng – Ke ngwanyana ya tswang Maseru, Motimposo. O fihlile mona hobane a tlo kena sekolo teng, mme o dula le rangwane Hlajwane, Popa. Lebaka le mo tlisitseng mona ke hobane o ne a sa bale hantle habo ka baka la monate wa toropo. O ne a bona a fihlile sebakeng seo batho ba sona e leng dithoto. O ne a bile a ba bitsa dikwata feela yena tsa hae diketso di ne di tshosa. (4)

- 4.2.2
- O ile a leka ho bontshana le moholwanae hore ba ise bana sekolong le ha eo a ne a hlola a hana. Qetellong ba dumellana ka hore ba tla se kena ka ho fapanyetsana.
 - O ne a batlile hore le Dipuo a kene sekolo feela ba hlolana le moholwanae.
 - Ho kuleng ha Theko, o ile a leka ho fumana pheko pele Hlahlalebajwa a bolela hore jwale hlooho ya Theko e hloka naka la Mophatong hore e fole. (6)

MATSHWAO A KAROLO YA C: [30]

MATSHWAO KA KAKARETISO: 100